



Bivhili Yanga

U ita na U guda

Bugu ya 2

Zwiṭori zwo anetshelwaho
Nga Yesu



bible society

the BIBLE people
since 1820

U guda u
vhala na u nṱwala!

Mbekanyamushumo ya Lṱtheresi

Bivhili Yanga U ita na U guda Bugu ya 2

My 2nd Bible Do and Learn Book is the next level of our Bible-based literacy series. It is based on the Do and Learn method which actively involves learners with all their senses in the learning process. Teaching is made easy through the use of colourful illustrations, icons, **flashcards and activities such as reading, writing, numeracy, drawing and singing.**

Tshivenda Literacy Project
First digital edition 2017

© Bible Society of South Africa 2017

Translator: NE Mudau

Editor: TL Sishonga

All rights reserved. No part of this book may, without prior written permission of the copyright holder, be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, either through photocopying, writing, audio recording, or any other system for information storage and retrieval.



Published by the Bible Society of South Africa
PO Box 5500, Tyger Valley 7536, Bellville
www.biblesociety.co.za

ISBN 978-0-7982-2163-4

Ndila dza u shumisa bugu ya mugudi

Vhagudi vha guda nga shango line vha dzula khalo. Vha shumisa zwipfi zwavho zwa u vhona, u pfa, midzinginyo ya muvhili, maipfi na zwithusedzi zwa u guda hu u itela u khwiṅisa vhukoni havho ha kuhumbulele na u pfesesa. U guda uhu hu dovha hafhu ha khwiṅiswa nga kushumisele kwone kwa zwithusedzi zwa u guda na u funza nga mugudisi. Zwithusedzi zwa u guda zwi dovha hafhu zwa thusa vhagudi nga u khwiṅisa nyelelo yavho na u humbula zwithu zwe vha guda. Ngano, zwidade na zwiṭori zwi thusa vhagudi u pfesesa na u humbula. Vhagudi vha dovha hafhu vha thusiwa nga ngudo dza u anetshela zwiṭori hune u bulwa ha miungo na maipfi zwa bveledza divhaipfi yavho. Ndi zwa vhuṭhogwa uri vha thuse vhagudi hune vha vha vha songo pfesesa zwavhuḍi ndaela, nga maanḍa kha ngudo dzi si gathi dza mathomoni. Mugudisi u ṭuṭuwedzwa u ḍa na zwithusedzi zwa u funza na u guda zwo teaho uri zwi ḍo khwiṅisa kufunzele kwawe. Dzitshati na zwifanyiso na zwone zwi a thusa arali ngudo i tshi ḍo vha yo bvelelaho na u vhuedza kha vhagudi.

Kha vha elelwe: Zwikili zwa ndeme zwa u vhala na u ṅwala ndi zwi tevhelaho:

1. Miungo (mudzinginyo wa muvhili, zwanda, nayo, zwifanyiso, zwiga, nz.).
2. U topola miungo maipfina.
3. U ṭanganyisa miungo, u bula na u vhumba maipfi na zwivhumbeo.
4. U guda miungo na kubulele kwayo.
5. U ṅwala miungo na maipfi.

Kha vha tevhedzele ndaela!

Aikhono dzi re afho fhasi dzi thusa mugudisi na vhagudi u khwiṅisa kushumisele kwavho kwa bugu kha ngudo iṅwe na iṅwe.



Mugudisi/Muthusi u vhalela na u ṭalutshedza vhagudi.



U sedza/u lavhelesa – Vhagudi vha nanga na u topola maipfi.



Penisela – vhagudi vha a ṅwala.



U amba – Vhagudi vha vhala vha tshi dovholola maipfi na u fhindula mbudziso.



U ṭoda na u wana – Vhagudi vha ṭoda zwithu kana maipfi.



Penisela dza mivhala – Vhagudi vha ola zwifanyiso na u dzhenisa muvhala.



Vhagudi vha ita mushumo.



Vhagudi vha vhande zwanda musi vha tshi khou vhalela kana u imba.



U swaya – Vhagudi vha a swaya kana vha dzhenisa tshiga kha phindulo ye vha nanga.

Mvulatswinga ṭhukhu dzine dza dovha dza vha pfufhi:

Ngudo ya 1: Nngu yo xelaho

Mugudisi: U sumba kha tshifanyiso tsha nngu a ri: “Ipfi ili li ri ‘nngu’.” Ipfi ili li na muungo wa ‘ng’. Kha vha humbele vhagudi uri vha bule muungo uyu vha tshi edzisela vhone. Vhagudi vha tea u edzisela muungo une nngu ya u ita. Vha tea u dovha hafhu vha edzisela kutshimbilele kwa nngu. Kha vha sumbe ipfi “mulisa”. Kha vha vhudzise vhagudi zwine mulisa a shuma zwone.

Mushumo: Kha vha vhalele na u ṭalutshedza vhagudi tshiṭori. Kha vha tendele vhagudi u tamba tshiṭori itshi. Kha vha nange mulisa kha vhagudi. Kha vha ṭalutshedze vhagudi uri zwi vhavha hani u xelelwa nga tshithu tshine wa tshi funa. Vha nga shumisa zwithu zwi fanaho na zwienda, mukhwama wa bugu

kana bugu u sumbedza uri zwi vhavha hani u xedza tshithu tsha ndeme. Vhagudi vha tea u sedza uri dzina la “nngu” lo dovhololwa lungana tshitorini.

Luambo: Kha vha funze nga zwifhinga zwo fhambanaho (Tshifhinga tsha zwino na tsho fhelaho). Kha vha khethekanye kilasi yavho i bve zwigwada zwivhili. Tsha u thoma tshi vhe tsha tshifhinga tsha zwino ngeno tsha vhuvhili tshi tsha tshifhinga tsho fhelaho. Kha vha vhale mafhungo vha kone u nea zwigwada tshikhala tsha u amba mafhungo nga murahu havho.

U vhalala Bivhili: Kha vha vhale tshitori tsha Bivhilini vha ite na u talutshedza he zwa tea. Kha vha shumise tshifhinga itshi nga u imba na u rabela navho.

U vhalala na u nwala: Vhagudi vha fhedzisa maipfi e a nwaliwa nga tshivhumbeo tsha zwithoma. Vha nga shumisa bugu dzavho dza ndowedzo arali tshikhala tshi sa lingani ngomu buguni dzavho dza mushumo. Vha tea u thoma nga u nwala maipfi muyani, kha desike, kana mavuni zwaho arali ngudo i tshi khou farelwa nnda vha sa athu u nwala buguni dzavho.

Mushumo: Kha vha vha funze luimbo: “Tshifhambano tshavhuḏi”. Vha nga ḏi vha funza luimbo luḏwe na luḏwe lu elanaho na ngudo.

Ngudo ya 2: Sheleni yo xelaho

Mugudisi/Muthusi: U sumba kha ipfi li re tshibogisini, “sheleni”. Kha vha bule ipfi ili nga kubulele kwone vha humbele vhagudi uri vha li dovholole vha tshi edzisela vhone. Kha vha ite zwenezwo hafhu na kha ipfi “ngwana”.

U vhalala tshitori: Kha vha khwinise kuhumbulele kwavho. Kha vha vhande zwanda zwavho vha vhalele u bva kha 1 – 10. “Musadzi o takala zwino.” Ndi ngani o takala? Kha vha vha sumbedze uri vhatu vho takalaho vha vha vho itisa hani. (Kha vha shumise tshifhangu tshavho u sumbedza u tungufhala na u takala.)

Luambo: Kha vha ombedzele phambano vhukati ha vhuthihi na vhunzhi. Tsumbo: sheleni – masheleni.

U dzhenisa muvhala: Vhagudi vha tea u dzhenisa muvhala kha nyolo dzi re bammbirini.

U vhalala: Vhagudi vha tea u vhalala mafhungo a re mafheloni a bammbiri.

U nwala: Vhagudi vha tea u fhedzisa mushumo.

U vhalala Bivhili: Vhagudi vha vhalala tshitori tsha Bivhilini tsho teaho vha rabela.

Ngudo ya 3: Mulisa wa ndele

Mugudisi/Muthusi: Kha vha sumbe kha Tshifanyiso tsha tarelwa vha humbele vhagudi uri vha vha vhudze zwine vha khou vhone. Vhagudi vha tea u ri “tarelwa” nga murahu ha vhone. Kha vha vha sumbedze tshifanyiso tsha muḏango. Kha vha bule ipfi “muḏango” vha humbele vhagudi uri vha bule ipfi nga murahu ha vhone. Vha tea u vha vha tshi khou sumba ipfi musi vhagudi vha tshi khou li bula.

Luambo: Vhagudi vha tea u amba nga tshifhinga tsha zwino na tshifhinga tsho fhelaho. Mugudisi u tea u nea vhagudi tsumbo dzi ngaho: Ndi khou la zwiliwa. Matshelo ndi ḏo la zwiliwa.

U tḏa maipfi: Vhagudi vha tḏa maipfi kha giridi.

U vhalala Bivhili: Vhagudi vha vhalala tshitori tsha Bivhilini tsho teaho vha rabela.

U vhalala: Vhagudi vha vhalala vha nwala maipfi o nwalwaho kha zwithoma.

Mushumo: Vhagudi vha tamba litambwa la tarelwa.

Ngudo ya 4: Murwa we a vha o xela

Mugudisi/Muthusi: Kha vha sumbe kha tshifanyiso tsha khotsi vha bule ipfi “khotsi” vha mbo ḏi humbela vhagudi uri vha vha edzisele nga u bula ipfi ilo. Kha vha sumbe kha tshifanyiso tsha “murwa” vha mbo ḏi humbela vhagudi uri vha vha edzisele nga u bula ipfi ilo. Kha vha humbele vhagudi u bula muungo wa “kh” na wa “m”. Kha vha humbele vhagudi uri vha ambe maipfi a re na miungo iyi. Kha vha vhale tshitori vha humbele vhagudi uri vha vhale tshitori vha tshi edzisela vhone. Vha tea u tamba litambwa la tshitori itshi. Kha vha khwaḏisedze uri muḏwe na muḏwe u wana tshikhala tsha u tamba litambwa.

Luambo: Kha ri dzhenise maipfi o t̄ahelaho.

Mushumo: Kha ri tevhedze ndaela.

U vhalala: Kha ri vhale mafhungo.

U n̄wala: Kha ri fhedzise maipfi o n̄walwaho nga zwithoma.

Ngudo ya 5: Ndi nnyi ane nda nga muthusa?

Mugudisi/Muthusi: Kha vha sumbe kha tshifanyiso tsha mbongola vha humbele vhagudi uri vha vha vhudze zwine vha khou vhona. Vha tea uri “mbongola” nga murahu ha vhone. Vha tea u bula mungo “mb”. Kha vha vha sumbedze tshifanyiso tsha mufunzi vha vha vhudzise zwine vha zwi d̄ivha nga mushumo wawe. Kha vha vhale tshiṭori.

Mushumo: Kha vha tendele vhagudi vha tambe j̄itambwa nga tshiṭori. Kha vha vha t̄alutshedze nga vhuḍi ha u dzulisana zwavhuḍi na vha hura.

Luambo: Vhagudi vha tea u nanga phindulo yone nga u swaya tsini nayo. Kha vha vha khethekanye vha bve zwigwada zwivhili vha vha humbele uri vha fhindule mbudziso. Kha vha vhone uri zwigwada zwi wana tshivhalo tsha mbudziso tshi linganaho.

Mushumo: Vha tea u d̄adza nga maipfi o t̄ahelaho.

U vhalala: Vha vhalala mafhungo.

U n̄wala: Vha fhedzisa maipfi o n̄walwaho nga zwithoma.

Ngudo ya 6: Kha ri dzulele u shuma ro d̄iimisela

Mugudisi/Muthusi: Kha vha sumbe kha tshifanyiso tsha sheleni vha vha humbele vha vha edzisela nga u bula ipfi. Kha vha vha tendele vha tshi amba nga masheleni vha dovhe vha vha vhudzise mbudziso. Kha vha vha t̄alutshedze ipfi “mushumi”. Kha vha bule ipfi vha humbele vhagudi uri vha vha edzisele.

U vhalala: Kha vha vhee zwifanyiso na mafhungo azwo vha tendele vhagudi vha tshi vhalala mafhungo. Kha vha livhuwe mushumo wo itiwaho zwavhuḍi nga u vha n̄ea n̄aledzi.

U vhalala Bivhili: Vha vhalala tshiṭori tsha Bivhilini vha rabela.

U n̄wala: Vha n̄wala maipfi kha mutalo wa zwithoma.

Luambo: Vha d̄adza maipfi o t̄ahelaho. Vha livhanyisa maipfi na nomboro dzo teaho.

Nḡila dza u khwiṅisa luambo.

- Vhagudi vha n̄wala muyani na mavuni vha tshi shumisa minwe yavho
- Vha dzudzanya mafhungo nga mutevhe wone
- Mbudziso: Kha vha vhudzise mbudziso dzine dza vha na ngafhi? Lini? Ngani? Hani? na Mini?
- Zwiga na zwine zwa amba zwone: tsumbo. Tshifhambano tshitswuku na zwine tsha amba zwone. Tshi amba uri “hai”. Mugudisi a nga d̄a na zwiga zwiṅwe, a amba nga hazwo na vhagudi khathihi na u t̄alutshedza zwine zwa amba zwone.
- Tshati dza maipfi dzo vhwaho luvhondoni
- U vhandala zwanda na u vhalela miungo
- Garaṭatai
- U ola
- U fhedzisa miungo
- U vhalela: Vhagudi vha vhalela mafhungo na mitalo zwi re tshiṭorini. Mugudisi u tea u vhudzisa mbudziso dzi ngaho, “Muungo wa u thoma na wa u fhedzisela wa ipfi ili ndi ufho?”
- Vhagudi vha anetshela tshiṭori tshe vha tshi vhalala kana tshe vha tshi pfa
- Vhagudi vha vhalala khathihi na mugudisi
- Vhagudi vha guda u bula maipfi nga nḡila yone
- Vhagudi vha gudiswa u shuma nga zwigwada

Kha vha dzhiele nzhele: Vha songo t̄avhanyela u t̄oda u vhona vhagudi vhavho vha tshi kona u vhala zwavhuḏi. Kha vha vha nee tshifhinga tsha u guda zwavhuḏi vha sedze uri vhagudi vha kha tshiimo tshifhio tsha u vhala. Kha vha sedze zwine vha kona u ita nga tshifhinga tshikene vha vha funze dziṅwe khontseputhi u bva kha zwine vha vho zwi ḏivha. Kha vha vha livhuwe kha zwine vha kona u zwi ita. Izwi zwi ḏo khwiṅisa vhuḏifulufheli havho khathihi na u vha nea mafufufulu a u guda zwinzhi.

Ngudo ya 7: U zwala mbeu

Mugudisi/Muthusi: Vhagudi vha guda nga tshifhinga tsha zwino na tsho fhelaho. Kha vha t̄ut̄uwedze vhagudi u vhumba mafhungo nga zwe vha guda vha tshi shumisa zwifhinga izwi.

Vhagudi vha amba nga tshiṭori tsha muzwali, mbeu na fhethu ho fhambanaho he mbeu ya wela hone:

- Ndilani
- Lukwarani
- Mipfani
- Mavuni avhuḏi

Kha vha t̄alutshedze vhagudi nga ha ngudo ya tshifanyiso tshe tsha shumiswa nga Yesu.

Kha vha thome therisano nga ha u zwala

- Lufuno
- Tshilidzi
- U fulufhedzea

Kha vha vhone uri vhagudi vhoṭhe vha a shela mulenzhe kha therisano. Kha vha vha t̄ut̄uwedze uri vha ye vha thome u lima ngadeni dzavho mahayani avho. Kha vha vha t̄alutshedze uri vha nga t̄avhisa hani na u sheledza zwimela zwavho.

Ngudo ya 8: Miri yavhuḏi i aṅwa mitshelo yavhuḏi

Mugudisi/Muthusi: Vhagudi vha fhindula mbudziso dzi re buguni. Vha nga vha vhudzisa dziṅwe mbudziso dzo teaho dzi sa bvi buguni. Vha tea u fhindula nga “Ee” kana “Hai”.

Therisano: Vhagudi vha tea u amba nga muri we wa vha u tshi khou t̄odou remiwa. Vha tea u t̄alutshedza zwiitisi zwauri muri u remiwe. Ndi zwa ndeme uri vhagudi vhoṭhe vha wane tshikhala tsha u amba tshi linganaho.

Mushumo: Kha vha t̄ut̄uwedze vhagudi uri vha ole tshifanyiso tsha muri wo aṅwaho mitshelo. Kha vha vha livhuwe musi vha tshi vha nea mushumo.

U ṅwala: Vhagudi vha ṅwalulula maipfi o ṅwalwaho kha zwithoma.

Ngudo ya 9: U fhaṭa nṅḁ yavho nṅha ha tombo

Mugudisi/Muthusi: Vhagudi vha ita mushumo une wa vha buguni dzavho. Vha nga dovha hafhu vha vha nea mafhungo a siho buguni dzavho. Kha vha vha t̄ut̄uwedze u vhumba mafhungo avho. Kha vha vha anetshele nga ha tshiṭori tsha munna wa tsilu we a fhaṭa nṅḁ yawe muṭavhani.

U amba: Vha amba nga tshaka dzo fhambanaho dza dzinṅḁ na u tsireledzea hadzo.

- Dzirandavhula
- Madennde
- Mikhukhu
- Nṅḁ dza zwidina
- Nṅḁ dza mabulannga
- Nṅḁ dzo fulelwaho nga mahatsi

Mushumo: Vha shumisa mabogisi a zwienda, makhadibodo, guḽuu, tshigero na zwiḽwe zwišhumiswa uri vha ite mushumo wavho.

U imba: Kha vha vha funze luimbo nga munna wa muḽali.

U ḽwala: Vha fhedzisa mafhungo o ḽwalwaho kha zwithoma.

Ngudo ya 10: Vhasidzana vha fumi

Mugudisi/Muthusi: Kha vha vhalele vhagudi tshiḽori vha dovhe vha ḽalutshedze ngudo yatsho. Vha nga nanga vhagudi vha fumi vha vha ḽuḽuwedza u tamba tshiḽori tsha Bivhilini tshe vha tshi vhala. Kha vha ite mbone nga mabambiri.

Kha vha ḽalutshedze maipfi a fanaho na a tevhelaho:

- U ḽalifha
- U fhura
- U tsa
- Muhwe
- Munyanya

Mushumo: Kha vha ḽuḽuwedze vhagudi u ita watshi nga mabambiri vha dzi dzhenise zwitanda.


Luambo: Vha tea u amba nga maipfi maswa e vha a wana musi vha tshi khou guda. Vha nga amba nga maḽwe maipfi a sa wanali kha tshiḽori itshi.

U vhalela: Vha tea u ḽwala ḽdowedzo ya u vhalela i wanalaho buguni dzavho.



Vha songo ḽavhanyela u fhedza bugu iyi. Vha tea u konḽelela vhagudi vhavho arali vha wana uri vha a lenga u pfesesa zwine vha guda. Kha vha shume nga luvhilo lwa vhagudi lwa u guda. Vha songo hangwa u vha ḽuḽuwedza na u vha livhuwa arali vha tshi khou guda zwavhuḽi. Vha songo hangwa zwaui vha guda nga u tamba na u rabela!

1. Nngu yo xelaho



nngu



mulisa

Sedza Mushumo Amba : xela / wanala



Tshifhinga tsha zwino na tsho fhelaho

Tshifhinga tsha zwino	Tshifhinga tsho fhelaho
Ndi a xedza.	Ndo xedza.
Ndi a t _x o _{da} .	Ndo sedza. / Ndo t _x o _{da} .
Ndi a wana.	Ndo wana.
Ndi a t _x uwa.	Ndo t _x uwa.

Mulisa u na nngu dza 100 a xeletwa nga inwe ya nngu dzawe.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


U ita mini? U litsha nngu dza 99 pfuloni a ya u sedza nngu ye ya xela.

A ramba khonani dzawe dzoṭhe a ri:

Ndo takala nga maanda! Ndo wana nngu yanga ye ya vha yo xela. Kha ri takale roṱhe.



Kha ri thuse mulisa uri a wane nngu yawe:



Luka 15:4-7

Zwo tou ralo na ngei ṱadulu. Hu vha na dakalo lihulu musi mutshinyi muthihi a tshi rembuluwa a ṱanganedza Murena, u fhira vhavhuya vha 99 vha sa tsha ṱoḡaho thembuluwo.

2. Ngwende lo xelaho



Sedza Mushumo U amba : ṭoḁa / mbadelo / mbuelo

Musadzi wa tshishai u na mangwende a fumi, a xedza ngwende lithihi.

U funga luvhone a swiela nḁu yawe.

U sedza hoṱhehoṱhe a vhuya a li wana.

U ramba khonani

dzawe dzoṭhe a ri:

Ndi ngafhi hune ra dzhenisa “khou”?




Ndo takala nga maanḁa!
Ndo wana ngwende langa le la vha lo xela.
Kha ri takale roṱhe.

Muthu muthihi	Vhathu vhanzhi
Musadzi u xedza.	Vhasadzi vha xedza.
Musadzi u swiela.	Vhasadzi vha swiela.
Musadzi u sedza.	Vhasadzi vha sedza.
Musadzi u wana.	Vhasadzi vha wana.



Dzhenisani mivhala kha zwivhumbeo zwi re
na zwithoma u itela uri ni wane ngwende lo xelaho:



Ngwende li ngafhi?



Ngwende li ngomu ha khabodo naa?



.....



Ngwende li ntha ha khabodo naa?



Ee, ngwende li ha khabodo.




Kha ri dadze nga maipfi kha mitalo ya zwithoma:



3. Mulisa wa ndele



ṭarelwa



khoror/
munango

Sedza Mushumo U amba : ndi yone / a si yone



Namusi na matshelo

Zwino! Tshifhinga tsha zwino	Tshifhinga tshi ḁaho!
Namusi nngu dzi a ṭuwa.	Matshelo nngu dzi ḁo ṭuwa.
Zwino nngu dzi a shavha.	Nga murahu dzi ḁo shavha.
Zwino ṭarelwa ḁi a dzi fara.	Nga murahu ṭarelwa ḁi ḁo dzi fara.

Yesu a ri:

Munna a sa dzheni nga khoror ya tshitumba tsha nngu ndi fobvu a dovha a vha vemu.

Munna a ne a dzhena nga khoror ndi mulisa.

Nngu dzi ḁivha ipfi ḁawe. Dzi ḁo mu tevhela nga murahu.

A dzi nga tevheli munwe muthu. Dzi ḁo shavha.

Mulisa muvhi ha ṭhogomeli nngu.

U ḁo shavha musi ṭarelwa ḁi tshi ḁa.

 Tarelwa li do fara nngu. 



Ndi mulisa wa ndele. Ndi divha nngu dzanga na dzone dzi a ndivha. Ndo diimisela u fa ndi tshi fela dzone.



Yohane 10:1-16



Hu na maipfi a 9 ngomu ha giridi iyi.

Kha ri a wane ri a tingeledze:

s	d	a	f	i	d	a	t	s	m
h	r	m	o	d	i	s	i	e	y
n	n	g	u	q	k	w	a	n	a
<u>t</u>	a	r	e	l	w	a	n	a	p
u	e	k	e	<u>d</u>	i	v	h	a	
a	t	a	k	a	l	e	l	a	e
m	u	<u>n</u>	a	n	g	o	y	a	r
d	i	m	u	r	a	<u>d</u>	o	w	e
f	o	t	e	v	h	e	l	a	n
m	p	l	u	f	u	n	o	s	d

munango
tevhela
wana
tarelwa
divha
takalela
murado
lufuno
nngu



Kha ri n>wale maipfi a re kha mitalo ya zwithoma:

Ndi a di nn dzanga.

4. Murwa we a vha o xela



khotsi



vharwa

Sedza Mushumo U amba : u na ndala / o sinyuwa



Luka 15:11-32



Tshifhinga tsha zwino na tsho fhelaho

Tshifhinga tsha zwino	Tshifhinga tsho fhelaho
Murwa u t _x o _d a ifa l _x awe.	Murwa o t _x o _d a tshelede yawe.
Murwa u a t _x uwa. Murwa u t _x tshela haya.	Murwa o t _x uwa.
Khotsi vha n _x ea murwa tshelede.	Khotsi vho n _x ea murwa tshelede.
Murwa u tambisa tshelede.	Murwa o tambisa tshelede.
Murwa u na n _x dala.	Murwa o vha a na n _x dala.

Munna wa muptumi o vha e na vharwa vhavhili.

Murwa muthihi o ri kha khotsi awe:

Kha vha n_xee ifa l_xanga. Ndi khou t_xo_da u t_xuwa.

Khotsi awe vho mu n_xea ifa l_xawe a mbo d_xi ya

shangoni l_xa kule. A tambisa tshelede yawe yo_xthe

nga v^hutshilo v^hu si hav^huḏi. A fhelelwa nga zwiliwa.
A farwa nga nḏala lwe a ḏa zwiliwa zwa nguluvhe.



Ndi na nḏala nga maanḏa! Ndi khou humbela zwiliwa zwa nguluvhe.

Hai, zwiliwa zwiḏa ndi zwa nguluvhe, a si zwa v^hathu.



A lila:



Vhashumi v^ha khotsi anga v^ha na zwiliwa zwinzhi, fhedzi a thi na tshithu. Ndo v^ha ndo khakha. Ndi ḏo ya ha khotsi anga nda ri: Kha v^ha mpfarele, khotsi anga. Ndo tshinya phanḏa havho. A tho ngo tewa nga u v^ha murwa wavho. Ndi ḏo v^ha muḏwe wa vhashumeli v^havho.




A t^uwa a ya hayani kha khotsi awe. A kha ḏi v^ha kule khotsi awe v^ha mu v^hona, v^ha gidima v^ha mu fara nga zwanḏa v^ha mu kuvhatedza.



Kha v^ha mpfarele khotsi anga. Ndo tshinya. Ndi ḏo shuma tsimuni sa muḏwe wa vhashumeli v^havho.






Khotsi awe vha vhudza vhashumeli vhavho uri
 vha mu ambadze nguvho yavhudisa   
 vha mu ambadze na muene hu ṭhavhiwe na
 mbohvana yo nonaho. Mukomana wawe a tshi
 vhona izwi, a sinyuwa nga maanda:



N̄e ndi vha shumela nga vhudikumedzeli, fhedzi
 a hu na tshe vha vhuya vha mpha tshone.
 Murathu wanga o tambisa tshelede yawe nga u
 tshila vhutshilo vhu si havhudi. Vhone vha dovha
 vha mu tonda nga muene! Nguvho yavhudisa!
 Na u mu ṭhavhela mbohvana yo nonaho!

Khotsi awe vha amba nae vha ri:

Ndi ngani wo sinyuwa nga u rali? Iwe u na n̄e misi
 yothe. Zwothe zwi re zwanga ndi zwau. Fhedzi murathu
 wau o vha o xela, zwino o wanala. Takalai na n̄e!



Zwo tou ralo na kha Mudzimu, u a takala arali
 ri tshi disola ra divhuedza khae.



Kha ri shandukise maipfi a re kha zwitangi a vhe kha
 tshifhinga tsho fhelaho:

(Vha) mu nea tshelede. mu nea tshelede mulovha.

(Ndi a) la. la mulovha.

(Ndi) ya ha khotsi anga. ya ha khotsi anga.



Mushumo: Muṭa

- Olani khonani kana muṭa waṅu.
- Kha ri ite muṭa wa mapopai. Ni ḁo tea u vha na zwi tevhelaho: Tshubu ḁa khabodo ngomu ha bammbiri ḁa thoilethe, guḁuu, dzikhirayoni, wuḁu, bammbiri ḁo dzheniswaho muvhala, dzibugu kana dzigurannḁa. Kha ri shumise khadibodo na dzigurannḁa u gera zwifhatuwo zwa mirado ya miṭa yashu. Kha ri shumise midali ya wuḁu na zwibammbiri zwi sekene u ita mavhudzi. Miṅwe mirado ya muṭa vha tea u vha vhapfufhi ngeno vhanwe vhe vhalapfu.




Kha ri fhedzise maipfi a re kha mitalo ya zwithoma:

O vha e na nḁa

Mukomana wawe o vha o sinyu

Khotsi awe vho vha vho taka

5. Ndi nnyi ane nda nga muthusa?



mbongola



mufunzi

Sedza Mushumo U amba : o tshimbila / o vhona / o bva ngafhi



Tshifhinga tsha zwino na tsho fhelaho

↓ Tshifhinga tsha zwino: Zwino!	↶ Tshifhinga tsho fhelaho: Zwo no itea.
Ndi a thusa zwino.	Ndo thusa.
Namusi ni a tshimbila.	Mulovha no tshimbila.
Vha kuvha duvha linwe na linwe.	Vho kuvha mulovha.
Namusi mavemu o tangula.	Vho tangula vhege yo fhelaho.

Munna o vha a tshi khou tshimbila a tshi bva doroboni inwe a tshi ya kha inwe.


Ndilani mavemu a mu tangula.

A mu rwa a mu litsha henefho ndilani.

Mufunzi o fara gondo lenelo.

Mufunzi o vhona munna uyo fhedzi a sa mu thuse.

Mulivi na ene o shumisa yeneyo ndila. O vhona manna. Na ene ha ngo mu thusa.






A si mushumo wanga u mu thusa.

Munwe Musamaria we a vha a tshi bva shangoni
linwe na ene o shumisa yeneyo ndila. A tshi mu
vhona a khathuwa mbilu.

Tshukhwi, muthu wa vhathu!
Ndi tea u mu thusa.



A tanzwa mbonzhe dzawe a dzi dodza mapfura
a dzi pomba, a konou mu namedza mbongola
yawe. A mu isa nduni ya vhaeni. Musamaria
o vha a muthu o lugaho nga maanda. A bvisa
masetha mavhili a badela mune wa ndu a tshi
itela uri vha sale vha tshi mu onga.

Yesu o vhudzisa:


Ndi nnyi kha avha vhanna we a vha e wa hawe?

Vhathu vho ri:

Musamaria we a do mu thusa.

Ndi hone Yesu a tshi ri:

Tshimbilani ni yo ita nga u ralo.



Luka 10:30-37

Kha ri swaye phindulo yone:

Ndi nnyi we a do tangukwa nga mavemu?

ndi mufunzi ndi munna ndi Musamaria



Mavemu o litsha munna ngafhi?

ngomu nduni ndilani



Ndi nnyi we a sa muthuse?

ndi Musamaria ndi Mulivi




Ndi nnyi we a mu thusa?

ndi mufunzi ndi munna ndi Musamaria

O mu isa ngafhi?

thembeleni nduni ya vhaeni



 Vhumbani mbudziso nga maipfi aya: nnyi?, mini?, ngafhi?


Tsumbo:

Munna o vha a tshi khou ya doroboni.	Ndi nnyi we a vha a tshi khou ya doroboni?
Mavemu vho mu rwa.	Mavemu vho mu ita?

Musamaria o mu thusa.	Ndi o mu thusaho?
O mu isa nguni ya vhaeni.	Ndi he a mu isa hone?
O vha e wa hawe.	Ndi we a vha e wa hawe?



Kha ri thuse Musamaria uri a wane munna o huvhalaho a mu ise nguni ya vhaeni:



Kha ri fhedzise maipfi a re kha mutalo wa zwithoma:

Kha ri vhe vho **lugaho kha vhanwe.**

6. Kha ri dzulele u shuma ro diimisela



tshelede



vhashumi

Sedza Mushumo U amba :
tsha u thoma / tsha vhuvhili / tsha vhuraru



Tshifhinga tsha zwino na tsho fhelaho

Tshifhinga tsha zwino!	Tshifhinga tshi daho!
Mutukana u raha bola.	Mutukana u do raha bola.
Makhulu vha mukegulu vha bika zwiliwa.	Makhulu vha mukegulu vha do bika zwiliwa.
Khotsi vha reila golo.	Khotsi vha do reila golo.
Mme vha tanzwa riwana.	Mme vha do tanzwa riwana.

Ho vhuya ha vha na munna wa mupfumi we a fara lwendo. O vhidza vhashumeli vhave a vha nea mangwende a musuku.

A nea mushumi wa u thoma mangwende a musuku matanu.

Mushumi wa vhuvhili o mu nea mangwende a musuku mavhili.



Mateo 25:14-28

Mushumi wa vhuraru o mu nea ngwende la musuku lithihi.  

Mushumi o newaho mangwende a musuku 5 a a shumisa a bindula mañwe maṭanu.



$$5 + 5 = \square$$

Mushumi we a vha e na mangwende a musuku 2 a a bindulisa nga mañwe mavhili.

$$2 + 2 = \square$$

Mushumi we a wana ngwende la musuku 1 a li dzumba mavuni.

$$1 + 0 = \square$$

Muṅe wa vhaḷa vhashumi a vhuya a vha vhudzisa: “No shuma mini nga aḷa mangwende a musuku?” Ha sendela uḷa o fhiwaho mangwende a musuku maṭanu  a a ḡisa khathihi na aḷa mañwe maṭanu a ri, “Muṅe wanga, vho nkumedza mangwende a musuku maṭanu;  zwino ndo vha bindulela mañwe maṭanu ngea.”

Muṅe wawe a mu fhindula a ri, “A u vhoniha mulanda wanga wavhuḍi a fulufhedzeaho! Vhunga wo fulufhedzea kha hezwi zwiṭuku ndi ḍo u kumedza na zwiṅwe zwihulwane. Iḍa ri takale roṭhe.”

Na uḷa o fhiwaho mangwende a musuku mavhili a sendela a ri, “Muṅe wanga, vho nkumedza mangwende a musuku mavhili, zwino ndo vha bindulela maṅwe mavhili ngea.”

Muṅe wawe a mu fhindula a ri, “A u vhoniha mulanda wanga wavhuḍi a fulufhedzeaho! Vhunga wo fulufhedzea kha hezwi zwiṭuku ndi ḍo u kumedza na zwiṅwe zwihulwane. Iḍa ri takale roṭhe.”

A vhudzisa na uḷa wa vhuraru we a fhiwa ngwende ḷa musuku lithihi. “Wo ita mini nga ngwende ḷia ḷenda u ṅea?”

“Muṅe wanga, ndo zwi ḍivha uri vha na tshiṭuhu; vha kaṅa he vha si lime, vha ḍifulela mitshelo he vha si sime muri. Ndi zwe nda ofha ngazwo, nda sokou ya nda dzumba tshede yavho mavuni.”

Thundu yavho asiyi.”

Muṅe wawe a fhindula a ri, “Mushumi a sa ḁivhalei! Mubva ḁiwe! Huufha wo zwi ḁivha uri ndi kaṅa he ndi si lime, nda ḁifulela mitshelo he ndi si sime muri. Khezwi u songo vhea tshelēde banngani zwayo, uri musi ndi tshi vhuya ndi wane i na nzwalelo. Mu dzhieleni-ha ngwende ni fhe hoyu a re na fumi.” Ngaurimuthu ane a vha na zwawe u ḁo engedzwa uri a vhe na zwinzhi. Uyo a si na u ḁo dzhielwa na zwiṱukutṱuku zwine a vha nazwo.



Kha ri fhedzise maipfi a re kha mutalo wa zwithoma:



Mateo 25:14-28

Shumani nga

Ni songo bvafha.



Kha ri shumise maipfi a re afho fhasi u fhedzisa mbudziso:

ḁo

livhuwa

yawe

wana

dzhia

Muṅe wawe u ḡo ita mini kha mushumi a re na mangwende a musuku 2?

Muṅe wawe u mu livh

Muṅe wawe u ḡo ita mini kha mushumi a re na ngwende 1?

Muṅe wawe u dzh ngwende ḡa musuku

Hu ḡo itiwa mini kha mushumi a shumaho nga maanda?


U wa zwinzhi.



Kha ri fanyise nomboro na maipfi:

•	1	nthihi	nṅa
••	2	mbili	tḡhanu
•••	3	tharu	tḡahe
••••	4	nṅa	rathi
•••••	5	tḡhanu	fumi
••••••	6	rathi	tharu
•••••••	7	sumbe	malo
••••••••	8	malo	nthihi
•••••••••	9	tḡahe	sumbe
••••••••••	10	fumi	mbili

7. U zwala mbeu



tshene







mbeu

Sedza  Mushumo  U amba  : mela / wana



Tshifhinga tsha zwino na tsho fhelaho

 Tshifhinga tsha zwino 	 Tshifhinga tsho fhelaho: Kale 
Namusi muzwali u a zwala.	Vhege yo fhelaho muzwali o zwala.
Zwino mbeu ya wa.	Vhege yo fhelaho mbeu dzo wa.
Zwiṇoni zwi ḷa mbeu.	Zwiṇoni zwo ḷa mbeu.
Nwaha muṇwe na muṇwe mutomba u a aluwa.	Mahoḷa mbeu dzo mela.



Muzwali o tuwa a ya u zwala mbeu. Inwe mbeu ya wela ndilani.

Zwiṇoni zwa ḡa zwa ḷa mbeu.

Inwe ya wela kha lukwara he ha vha hu na mavu maṭukutuku. Yeneyo mbeu ya mbo ḡi mela nga u ṭavhanya.

Fhedzi ya sa wane maḡi ya mbo ḡi ṇoka.

Inwe mbeu yo wela fhethu hu re na tshene na mipfa.
Ho vha hu si na fhethu he zwimela zwiswa zwa vha
zwi tshi nga mela hone.

Inwe mbeu ya wela mavuni avhudi.
Zwimela zwa mela, zwa aluwa.



Zwa bveledza thoro dza 100 u fhira mbeu ye
muzwali a i zwala.

Yesu a amba a ri: A re na ndevhe nga a dipfele.

Mbeu ndi mulaedza wa Mudzimu. Mbeu yo
welaho ndilani ndi vhatu vhane vha pfa fhungo la
Mudzimu fhedzi vha t'avhanya vha li hangwa.

Mbeu yo welaho lukwarani ndi vhatu vhane vha
t'angedza fhungo la Mudzimu fhedzi vha mbo di
t'ovhova musi zwithu zwi tshi konda. Vha t'avhanya
vha hangwa mulaedza.

Mbeu yo welaho kha tshene na mipfani ndi vhatu


vhane vha wana fhungo la Mudzimu fhedzi vha vha
vha tshi khou ita zwiinwe zwithu. Mulaedza a u aluwi
mbiluni dzavho.

Mbeu yo welaho mavuni avhudi ndi vhatu vhane
vha pfa fhungo la Mudzimu vha li tendela li tshi
aluwa mbiluni dzavho, vha li tendela li tshi anwa
mitsheho minzhi.



Ndi mbeu ifhio yo thomaho u zwaliwa?


Kha ri vhee mbeu nga mutevhe wone u bva kha 1 – 4:



Inwe mbeu yo wela
fhethu hu re na
tshene na mipfa.



Inwe mbeu ya wela
mavuni avhudi.



Inwe mbeu ya wela
lukwarani.



Inwe mbeu ya wela
ndilani.



U rera: U lima ngadeni yashu. Ndi mbeu ifhio
ine ri nga i tavha? (Kha vha tendele vhana vha tshi da na
mihumbulo, sa tsumbo: “lufuno”, “u luga”, “u amba ngoho”, nz.)



Kha ri dzhenise muvhala kha tshifanyiso:



Mushumo: Kha ri zwale mbeu ngomu ha zwickotikoti kana khaphu dzi si na tshithu. Kha vha sumbedze vhagudi uri mavu a lugiselwa hani, uri hu ṭavhiswa hani khathihi na u sheledza mbeu. Iyi ndi thandela ya tshifhinga tshilapfu. Nwana muṅwe na muṅwe nga a ṅee mbeu yawe dzina u fana na “lufuno”, “khangwelo”, “u luga”, nz.

8. Miri yavhudi i anwa mitshelo yavhudi



Sedza Mushumo U amba : mahuyu / ndirivhe



I a kona + ha koni; A u koni + ha koni

Mbudziso	Phindulo
Mahuyu a a anwa kha miri ya mipfa naa?	Hai, ha koni.
Muri u si wavhudi u a anwa mitshelo yavhudi naa?	Hai, a u koni.
Miri yavhudi i a anwa mitshelo yavhudi naa?	Ee, i a kona.
Munna a si wavhudi u a kona u anwa mitshelo yavhudi naa?	Hai, ha koni.

Nga linwe duvha Yesu a ri: “Muri wavhudi a u anwi mitshelo i si yavhudi.”

Zwo tou ralo na kha muri u si wavhudi a u anwi mitshelo yavhudi.

Muri muñwe na muñwe u anwa mitshelo yawo.

Mudzia u luga nga ise phanda na u luga have.

Muvhuya u bvisa zwivhuya u bva mbiluni yawe.

Muvhi ene u bvisa zwivhi u bva mbiluni yawe.

Mulomo u amba zwine zwa vha mbiluni.



Kha ri fhindle mbudziso nga: Ee kana Hai



Luka 6:43-45

Muri wavhudi u a anwa mitshelo yavhudi naa?

Ee, muri wavhudi u anwa mitshelo

Muri wa mipfa u a anwa mapiere naa?

..... , muri wa mipfa anwi mapiere.

Mahuyu a anwa kha mihuyu naa?

..... , mahuyu a..... kha mihuyu.

Ndirivhe dzi a anwa kha muapula naa?

Hai, a dzi kha muapula.

 Yesu a dovha a ri:

Muniwe munna o vhuya a vha na mihuyu tsimuni yawe ya mundirivhe.

Linwe duvha a bva a tshi ri u yo fula mahuyu, hone a si wane na lithihi. A amba na mushumi wawe wa tsimuni a ri: “A thi athu vhuya nda

wana mahuyu murini uyu. U remeni!”

Hone uyo mushumi a ri: “Kha vha vhe vho u litsha
naniwaha fhedzi mune wanga, ndi do bwa ndi tshi
mona nawo nda ita na u shela mupfudze. Arali
niwakani wa anwa, aiwa; hone arali wa sa anwa vha
do u rema zwavho.”



Kha ri ambe:

1. Ndi ngani munna o toda u rema muri?
2. Ni humbula uri muri u tea u newa tshinwe tshikhala naa?
3. U anwa mitshelode? (Vhagudi vha fhindula nga u nea tsumbo sa, “u luga”, “u fulufhedzea”, “u vha mushumi wa biko”, nz.)?



Kha ri ole na u dzhenisa muvhala kha mitshelo
ri niwale maipfi:

apula:

ndirivhe:




Kha ri wane mahuyu. Hu na mahuyu mangana?



Kha ri fhedzise muri nga u t^umanyanya dzinomboro.



Kha ri dzhenise muvhala kha muri.



Fhedzisani maipfi o nwalwaho kha mutalo wa zwithoma:

Mudzimu u dzulela u ri nea

tshikhala tsha u ri ri shanduke!

9. Fhatani nndu yanu kha tombo



nndu






matombo

Sedza  Mushumo  U amba  : u tsa / u na maanda



Kha ri gude izwi:

 Tshifhinga tsha zwino	 Tshifhinga tsho fhelaho	 Tshifhinga tsha zwino	 Tshifhinga tsho fhelaho
fhaṭa	o fhaṭa	vhea	o vhea
vhudzula	o vhudzula	ida	o da

Muvhuso wa Mudzimu u fana na muthu wa vhuṭali ane a fhaṭa nndu yawe kha tombo. O bwa a tsa fhasi a mbo ḍi vhea mutheo wo khwaṭhaho.

Mvula ya na na madumbu a vhudzula, a thudza ḷa nndu fhedzi i sa we.

Hone ane a pfa maipfi anga a sa ite zwine nda amba, u fana na muthu wa tsilu we a fhaṭa nndu yawe muṭavhani.

Musi mvula i tshi na, ḷa nndu i mbo ḍi fhasi huru.



Mishumo ya u nanga khayō:

1. Kha ri ambe nga tshaka dzo fhambanaho dza dzinndu, tsumbo: madennde, randavhula, mikhukhu kana nndu dza zwidina. Ndi mini tshi itaho uri nndu i vhe yo tsireledzeaho?
2. Kha ri fhatxe nndu ri tshi khou shumisa matheriala a sa tsha shumaho a fanaho na, makhadibogisi, mabogisi a makumba kana zwienda, nz. Vha do tea u vha na guluu, tshigero, dzikhirayoni, nz.



Kha ri imbe na u tshina:



Mateo 7:26-27

Muthu wa vhuṭali u fhatxa nndu yawe

Muthu wa vhuṭali u fhatxa nndu yawe kha tombo (3x)

Mvula ya na

Mvula ya na na milambo ya ḍala (3x)

Fhedzi nndu ya munna wa muṭali i si we

Tsilu li fhata nndu yalo muṭavhani (3x)

Mvula ya na.

Mvula ya na na milambo ya ḍala (3x)


Nndu ya tsilu ya mbo fhasi huru

Zwenezwo, fhatxani nndu yaṅu Murena Yesu Khristo (3x)


Ni do vha wa mashudu.

Copyright: unknown

10. Vhasidzana vha fumi



luthone



vothi

Sedza Mushumo U amba : u ṭalifha / u vha tsilu

Yesu o anetshela tshitoro tsha vhasidzana vha 10 vho lindela muhwe. Vho dzhia mbone dzavho vha ya u lindela.

Vhaṭanu vhavho a vho ngo dzhia mapfura musi vha tshi dzhia mbone dzavho. Vho vha vhe matsilu.

Vhanwe vhaṭanu vho dzhia mbone dzavho khathihi na midzio ya mapfura. Vho vha vho ṭalifha.

Muhwe a lenga u swika vhasidzana vhothe vha neta nga u lindela vha ya vha edela.

Vhukati ha vhusiku vha pfa hu tshi pfi: “Muhwe ngoyu o swika! I bvani ni mu ṭanganedze!”

Vhasidzana vhothe vha vuwa vha funga mbone dzavho.



Vhasidzana 5 vha matsilu vha ri: “Ri fheni-vho mapfura mbone dzashu dzi khou dzima.”



Aiwa, ri do ṭahelelwa roṯhe.
Ndi khwiṇe ni tshi ya ha
vharengisi na yo u ḍirengela.

Zwenezwo vhasidzana vhaṯanu vha matsilu vha ya u renga mapfura.



Muhwe a mbo swika. Vhasidzana vhaṯanu vho ṭalifhaho vha dzhena nae munyanyani wa mbingano na voṭhi la mbo ḍi valiwa.



“Muṇe washu, muṇe washu, nga vha ri vulele!”
Muhwe a fhindula a ri, “A thi ni ḍivhi!”



Mateo 25:1-13

“Zwino-ha dzulani no fhaṯuwa, a ni ḍivhi ḍuvha na tshifhinga.”



Mbudziso?



Ndi tshifhinga-de?

Ndi awara ya



Vhasidzana vha fumi vha lindela muhwe.

Ndi tshifhinga-de?

Ndi minetse ya u bva kha awara ya

Mukwasha o no swika naa?

Hai, ha u



Vhasidzana vho neta nga u lindela vha mbo di edela.

Ndi tshifhinga-de?

Ndi awara ya



Mukwasha o swika nga tshifhinga-de?

O swika nga ya

Vhasidzana vha matsilu vho swika nga tshifhinga munyanyani naa?

Hai, a ngo nga



Mushumo:

Kha ri ite tshifhatuwo tsha watshi na zwitanda zwa hone. Ri tea u tshimbidza zwitanda u itela u sumbedza zwifhinga zwo fhambanaho, ri dovhe ri ambele ntsha tshifhinga.



Mushumo:

Kha ri gude tshidade itshi. Kha ri sedze maipfi o dzheniswaho mivhala na kuñwalele kwao. Kha ri vhambedze na u dzhenisa maledere o teaho.



Tshidade tsha u vhala

Nthihi mbili

Yesu ndi mulisa wa ndele

Tharu nna

Nne ndi shumela Murena

Thanu rathi

Tshanu hu vhe u rabela

Sumbe malo

Yosefa o mala Maria

Tahe fumi

Shumisani mutalombalo



Kha ri n̄wale maipfi o n̄walwaho kha zwithoma:

Kha ri dzule ro *luga*.



Miungo hu tshi shumiswa meme dza mulomo, lulimi na maṅo:

ph	ts	dz
Kha ri kwamanise meme dza mulomo ri vhudzule muya nga mulomo.	Kha ri kwamanise lulimi na aliveola ri kombetshedze muya u bva nga maṅoni.	Kha ri kwamanise lulimi na maṅo a n̄tha ri kombetshedze muya u bva nga maṅoni.
phulu	tsimu	dzula
phepho	tsini	dzilafho
phodzo	tsimbe	tshidzumbe
phindulo	tsilu	ḡadza



Mafhambanyi

Vhagudi vha edzisela zwe mugudisi a amba kha mafhambanyi a tevhelaho vha ite na u vha thusa uri vha humbule nga dziṅwe tsumbo.

Ṱungufhala

>

Takala

Xela

>

Wanala

Vhudi

>

Vhuvhi

Muṭali

>

Tsilu



Nḡowedzo dza nyumeresi

Nomboro i tevhelaho ndi ifhio? Kha ri tḡanganyise nomboro yeneyo tshifhinga tshotḡhe. Kha ri fhedzise thevhekano ya nomboro ri tshi shumisa mutalombalo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 3 5 19

Kha thevhekano iyi hu na phambano ya 2 vhukati ha dzinomboro.

2 4 6 20


Kha thevhekano iyi hu na phambano ya --- vhukati ha dzinomboro.

2 5 8 14

Kha thevhekano iyi hu na phambano ya --- vhukati ha dzinomboro.



Bugu iyi ndi tshipiḡa tsha sirisi ya muvhali. I fundedza zwikili zwa u vhala. Yo ḡisendekwa nga zwiḡori zwe Yesu a zwi anetshela nga ha vhuhulu ha Mudzimu. Yo ḡisendekwa nga mbekanyamaitele na milayo ya u vhala na u ita. I ḡoda u khwiḡisa zwikili zwa u vhala na u bula. U funza na u guda zwo leludzwa nga u shumisa garaḡatai, nyolo dza mivhala dza u khwiḡisa ḡitheresi, ḡitheresi ya ḡivhambalo, nyolo na zwidade. Bugu iyi i katela nyendedzi ya mugudisi, ngona dza u funza na dzitshati.



TEACH THE A B C OF THE BIBLE

Children's Bibles for every age group and in various languages.



My First Read and Learn Bible (ages 2-6)



Read and Learn Bible (ages 7-12)



100 Best-Loved Bible Stories (ages 3 and up)



Sepedi, Sesotho, Setswana, isiXhosa and isiZulu (ages 9-12)



The One Year Bible (ages 4-7)



Distributed by the Bible Society of South Africa
www.biblesociety.co.za

United Bible Societies is an NGO partner with UNESCO.